

Damir Nikšić
Poslanik u Predstavničkom domu
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sanela Klarić
Delegatkinja u Domu naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primijeno: 15-03-2023			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	-02-	1045	123

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM

n/r gđa. Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća

DOM NARODA


n/r g. Tomislav Martinović, predsjedavajući

Na osnovu člana 172, a u vezi sa članom 179. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 69/07, 2/08 i 26/20) i člana 164, a u vezi sa članom 172. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 27/03, 21/09 i 24/20) radi razmatranja i usvajanja po skraćenom postupku, podnosimo **PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA** ("Službene novine FBiH", broj 40/02 i 61/06).

DELEGATKINJA
Sanela Klarić



POSLANIK
Damir Nikšić



Obrazloženje prijedloga da se Prijedlog zakona razmatra i donese po skraćenom postupku

Budući da se radi o Zakonu koji nije složen i obiman, predlažemo da se Prijedlog Zakona razmatra i donese po skraćenom postupku u skladu sa članom 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i članom 164. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Damir Nikšić

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Sanela Klarić

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH

PRIJEDLOG

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Sarajevo, mart 2023. godine

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA

Član 1.

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine FBiH", broj 40/02 i 61/06), u članu 4, nakon tačke "Koncesionar" dodaje se nova tačka "Mala hidroelektrana (mHE)" koja glasi:

"'Mala hidroelektrana (mHE)' – hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW."

Član 2.

- (1) U članu 6, stav (1), tačka 3. se mijenja i glasi: "3. *izgradnju hidroenergetskih objekata;*"
- (2) U članu 6. dodaje se novi stav (2) koji glasi: "*Koncesije za male hidroelektrane do i uključivo 10MW se obustavljaju.*"
- (3) U članu 6. dodaje se novi stav (3) koji glasi: "*Podnosioci zahtjeva za donošenje odluke o dodjeli koncesije za male hidroelektrane do i uključivo 10MW koji su to učinili do stupanja na snagu ovog zakona izuzimaju se od primjene člana 6. stav (2).*"
- (4) Dosadašnji stav (2) člana 6. postaje stav (4).

Član 3.

U članu 28. stav (1), iza riječi "da li postoji javni interes za tu koncesiju.", briše se tačka, dodaje se zarez i sljedeće: „ *a ako se radi o samoinicijativnom prijedlogu za koncesiju za malu hidroelektranu, isti će odmah odbaciti.*“

Član 4.

- (1) U članu 40. dodaje se novi stav (1) koji glasi: "Prateći podzakonski akti će se uskladiti sa ovom izmjenom i dopunama u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona."
- (2) Dosadašnji stav (1) člana 40. postaje stav (2).

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama FBiH".